



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Unsa ang Giingon sa Bibliya Bahin sa Kalooy? — Debosyonal ug Pag-ampo · Mga Kasulatan sa KJV nga adunay Numero ni Strong

UNA KA DEBOSYONAL UG USA KA PAG-AMPO · USA KA MUBONG PAGBASA NGA DAD-ON, UG USA
KA PAG-AMPO SA PAGTAPOS

Kaluoy — Sukaranan nga Doktrina sa Bibliya

INTRODUKSYON

Sa dili pa mohikap ang imong tiil sa salog niining buntaga, matuod na kini bahin kanimo: ang kalooy sa Dios bag-o. Wala kini mahutdi sa mga sala kagahapon. Giandam na kini nga bag-o sa wala pa ka pa nagmata, tungod kay kini nagagikan sa pagkamatnud-anon nga dili gayod mapakyas. Dili ikaw sugaton sa pagsugod niining adlaw sa Dios nga pig-ot ang mga bukton, nag-ihap sa imong mga sayop. Sugaton ikaw niadtong nagakalipay sa kalooy, kansang mga kalooy bag-o matag buntag. Dawata una kanang kalooy, sa dili pa ka mobuhat ug bisan unsa aron kini kuhaon — unya tugoti nga ang kalooy nga imong nadawat sa walay bayad mahimong kalooy nga ipakita mo sa matag tawo nga imong ihibalag karong adlaw, sa matag takna sa adlaw.

MGA YAWING PULONG SA HEBREOHANON

“**kaluoy**” — **H2617 chesed** — gugma nga matinud-anon sa pakigsaad, malig-ong kalooy ang kalooy nga nagagikan sa usa ka pakigsaad ug dili gayud makabsan — ug kini bag-o sa buntag-buntag

“**mga malumo nga kalooy**” — **H7356 racham** — ang mga kalooy; ang samang pulong sa ubang bahin mao ang TAGOANGKAN

Kaluoy gikan sa kinahiladmang dapit sa pagdala — kahiladman sa inahan, ug kini dili gayod mapakyas

“**maloooy**” — **H2603 chanan** — magmaluoy, moduko sa kalulot ngadto sa usa nga ubos kanimo ang pagtuaw sa usa ka tawong sad-an, ug ang Dios nga nagpaabot nga adunay katuyoan aron iyang tubagon kini

BUNTAG — PANGITAA AKO SA SAYO

Panultihon 8:17 Gihigugma ko kadtong nahigugma kanako, ug kadtong nagkugi sa pagpangita kanako, makakaplag kanako.

GIHIGUGMA KO KADTONG NAHIGUGMA KANAKO → UG KADTONG NAGKUGI SA PAGPANGITA KANAKO, MAKAKAPLAG KANAKO.

Pagbangotan 3:22 Pinaagi kini sa matinud-anon nga kasabotan ni Yahweh mao nga wala kita gilaglag, kay ang maluloy-on niya nga mga buhat dili matapos. **[H7356 racham ■] [H2617 chesed ■]** (23) Ang iyang maluloy-on nga mga buhat nganhi kanato bag-o matag buntag. Ang imong pagkamatinud-anon hilabihan!

WALA MAHUROT, TUNGOD KAY ANG IYANG MGA KALOY WALA MOUNDANG → BAG-O MATAG BUNTAG + DAKO ANG IMONG PAGKAMATINUD-ANON.

Mga Salmo 5:3 Yahweh, sa buntag patalinghogan mo ang akong pagtuaw; sa kabuntagon dalhon ko ang akong mga pag-ampo kanimo ug malaomong magahulat.

YAHWEH, SA BUNTAG PATALINGHOGAN MO ANG AKONG PAGTUAW → SA KABUNTAGON DALHON KO ANG AKONG MGA PAG-AMPO KANIMO UG MALAOMONG MAGAHULAT.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna — karong buntag, sa wala pa ka mahimong takos niini, ang kaluoy anaa na nga bag-o. Dili ikaw magsugod sa adlaw nga utangan; magsugod ka nga gikahatagan na. Sa dili pa ka mangayo ug bisan unsa pa gikan sa Dios karong adlaw, tan-aw sa itaas ug dawata una kining usa ka butang: ang iyang kaluoy diha kanimo karong buntag, bag-o gayod.)

UDTO — UGA SA UDTO MAGA-AMPO AKO

Mga Salmo 55:17 Sa pagkagabii, buntag ug udto nagbagulgbol ug nag-agulo ako; madungog niya ang akong tingog.

SA PAGKAGABII, BUNTAG UG UDTO NAGBAGULGBOL UG NAG-AGULO AKO → MADUNGOG NIYA ANG AKONG TINGOG.

Mga Buhat 10:9 Karon sa sunod nga adlaw mga ikaunom nga takna, sa dihang anaa sila sa ilang panaw ug nagkaduol na sa siyudad, si Pedro miadto sa taas sa balay aron sa pag-ampo.

SI PEDRO MISAKA SA ATOP ARON MAGAAMPO → SA MGA IKAUNOM KA TAKNA.

Miquias 6:8 Gisultihan kamo niya, tawo, kung unsa ang maayo, ug kung unsa ang gikinahanglan ni Yahweh kaninyo: Pagmakiangayon, pagmahigugmaon, ug pagmapainubsanon uban sa inyong Dios. **[H2617 chesed ■]**

BUHATA ANG JUSTISYA + HIGUGMAA ANG KALOY + MAGLAKAW NGA MAPAINUBSANON UBAN SA IMONG DIYOS.

(Ang akong kaugalingong mga hunahuna — sa udto, hunonga ang imong ginabuhay sulod sa usa ka minuto. Hinumdomi ang bersikulo karong buntaga. Pangutan-a ang imong kaugalingon sa usa ka pangutana: aduna bay milabay sa imong dalan karong adlaw nga nagkinahanglan ug kaluoy apan wala mo kini mahatagi? Kon aduna, kini ang higayon nga mobalik ug ihatag kini, bisan pa ug usa lang ka pulong. Unya balik sa imong trabaho.)

GABII — PAGPAMALANDONG ADLAW UG GABII

Mga Salmo 63:6 sa dihang maghunahuna ako kanimo sa akong higdaanan ug mamalandong ako kanimo sa takna sa kagabhion.

KUNG MAHINUMDOMAN KO IKAW SA AKONG HIGDAANAN → MAGPALANDONG KANIMO SA MGA PAGBANTAY SA KAGABHION.

Mga Salmo 51:1 Kaloy-i ako, O Dios, tungod sa imong matinud-anong kasabotan; tungod sa imong daghang manggiluluy-on nga mga buhat, papasa ang akong kalapasan. **[H7356 racham ■] [H2617 chesed ■] [H2603 chanan ■]**

KALOY-I AKO, O DIOS → TUNGOD SA IMONG DAGHANG MANGGILULUY-ON NGA MGA BUHAT, PAPASA ANG AKONG KALAPASAN.

Taga Efeso 4:26 “Masuko kamo, apan dili magpakasala.” Ayaw tuguti nga mosalop ang adlaw nga nasuko pa kamo

MASUKO KAMO, APAN DILI MAGPAKASALA → AYAW TUGUTI NGA MOSALOP ANG ADLAW NGA NASUKO PA KAMO.

ANG PULONG NGA ITAGO SA KASINGKASING

Mga Salmo 100:5 Kay maayo si Yahweh; ang iyang matinud-anong kasabotan magpabilin sa walay katapusan ug ang iyang pagkamatinud-anon magpabilin sa tanang kaliwatan. **[H2617 chesed ■]**

ANG IYANG KALOY WALAY KATAPUSAN → ANG IYANG KAMATUORAN NAGAPADAYON HANGTUD SA TANANG KALIWATAN.

(Ang akong personal nga mga hunahuna — karong gabii, baliki ang adlaw kabahin niining duha ka bersikulo. Asa nimo gikinahanglan ang kaluoy karong adlaw, ug nangayo ka man ba niini? Asa may nangnkinahanglan sa imong kaluoy, ug nagpugong ka ba hinuon tungod sa kasuko? Buhii kini una ka matulog, sumala sa gisulti sa Ephesians 4:26. Unya pahulay: ang iyang kaluoy walay katapusan, ug wala kini mahutdi karong adlaw, ug dili gayod kini mahutdi ugma.)

PANGHUNAHUNA SA KATAPUSAN

Deuteronomio 6:6 Ang mga pulong nga akong gisugo kaninyo karon maanaa sa inyong kasingkasing; (7) ug makugihon ninyo kining itudlo sa inyong mga anak; maghisgot kamo niini sa dihang naglingkod kamo sa inyong balay, sa dihang maglakaw kamo, sa dihang mohigda kamo, ug sa inyong pagbangon.

ANG MGA PULONG NGA AKONG GISUGO KANINYO KARON MAANAA SA INYONG KASINGKASING → MAGHISGOT KAMO NIINI SA DIHANG NAGLINGKOD KAMO SA INYONG BALAY, SA DIHANG MAGLAKAW KAMO, SA DIHANG MOHIGDA KAMO, UG SA INYONG PAGBANGON.

Ang kalooy dili usa ka hilisgutan alang sa usa ka takna sa adlaw. Bag-o kini sa imong pagmata, gikinahanglan pag-usab kini sa udto, ug kini ang katapusang butang nga imong nahinumdoman nga gikinahanglan gihapon ug nabatonan gihapon samtang ikaw mahikatulog. Ang pagpanglingkod sa balay, ang paglakaw sa dalan, ang paghigda, ug ang pagbangon — ang matag bahin sa ordinaryong adlaw mahimong ipuyo sulod sa kalooy sa Dios, kon ikaw magpadayon sa pagbalik niini sa matag usa niining tulo ka takna.

IPADAYON KARONG ADLAWA

1. (Buntag) Sa dili ka pa mokaon ug bisan unsa niining buntaga, basaha sa makusog ang Lamentations 3:22-23 sa makausa, ug pasalamat ang Dios sa usa ka piho nga bag-ong kalooy karong adlaw.
2. (Udto) Sa udto, hunong sa usa ka minuto ug pangutan-a ang imong kaugalingon kon aduna ba kay nahimamat karong adlaw nga nagkinahanglan sa kalooy gikan kanimo. Kon mao, balik ug ihatag kini sa dili pa matapos ang adlaw.
3. (Gabii) Sa dili pa ka matulog, ngalani ang usa ka butang nga imong ginakasuko gihapon, ug buhii kini, sumala sa Efeso 4:26 — ayaw kini dad-a ngadto sa ugma.
4. (Bisan unsang orasa) Isulti ang usa ka bersikulo gikan sa pagbasa karon adlaw ngadto sa laing tawo, ug pangayo nga pahinumdoman ka niini pag-usab ugma.

ANG PAG-AMPO

O Ginoo, gisulti mo kanako ang imong kaugalingong ngalan, ug ang kaluoy mao ang unang pulong niini. Ikaw maluluy-on ug mapuangoron, mahinay sa kasuko, ug puno sa kaluoy; ang imong kaluoy bag-o sa matag buntag, ug kini nagapadayon hangtod sa kahangtoran. Dili ako takos bisan sa gamay nga bahin sa tanan mong mga kaluoy, apan gisulti mo nga ikaw nagakalipay diha sa kaluoy. Busa moduol ako — dili pinaagi sa pagsaka, kondili pinaagi sa pagsinggit; dili pagtabon sa akong sala, kondili pagsugid niini: kaloy-i ako, ako nga makasasala. Papasa ang akong mga sala pinaagi sa kadaghan sa imong malumo nga mga kaluoy, ug ilaha kini pahilayo kanako sama sa gilay-on sa silangan gikan sa kasadpan. Gihangyo mo ako sa paghigugma sa kaluoy sama sa imong paghigugma niini; nan himoa akong maluluy-on, sama nga maluluy-on ang akong Amahan, aron nga ingon nga nakadawat ako ug kaluoy, ipakita ko kini sa akong igsoon. Ug tungod kay ang gugma sa kadaghanan magabugnaw, ihatag kanako ang kaluoy nga kinahanglan ko aron makalahutay hangtod sa katapusan ug dili maugdaw. Bantayi nga init ang akong kasingkasing alang kanimo, aron dili ako maluya, kondili makaplagan nga matinud-anon hangtod sa kamatayon. Moduol ako nga masaligon ngadto sa imong trono sa grasya, aron makadawat ako ug kaluoy, ug makakaplag ug grasya nga

makatabang sa panahon sa panginahanglan; ug magaawit ako sa imong mga kaluoy hangtod sa kahangtoran. Amen.

PAGSIRA

Mga Salmo 136:26 O, pasalamat ang Dios sa langit, kay ang iyang matinud-anon nga kasabotan molungtad hangtod sa kahangtoran. **[H2617 chesed 🏰]**

PANGHINAUT-AN ANG DIOS SA LANGIT → KAY ANG IYANG KALOY NAGAPADAYON SA WALAY KATAPUSAN.

UNSA MAY KINAHANGLAN MONG BUHATON AKON MALUWAS?

Tan-awa ang atong pagtuon sa Bibliya — "Unsa ang Kinahanglan Kong Buhaton Aron Maluwas"

SOURCES & CREDITS

Scripture: Cebuano Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).